

UJEDINJENE
NACIJE



IT-95-5/18-T
D 6-1/29461 TER
14 FEBRUARY 2012

IT-98-32/1-A
A6-1/566TER
14 February 2012

6/29461 TER

TR

6/566TER

ME

Medunarodni sud za krivično
gonjenje osoba odgovornih za
teška kršenja međunarodnog
humanitarnog prava počinjena na
teritoriji bivše Jugoslavije od
1991. godine

Predmet br. IT-98-32/1-A
Datum: 7. decembar 2009.
Original: engleski

PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu: sudija Mehmet Güney, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Liu Daqun
sudija Theodor Meron
sudija Carmel Agius

Sekretar: g. John Hocking

Odluka od: 7. decembra 2009.

TUŽILAC

protiv

MILANA LUKIĆA
SREDOJA LUKIĆA

JAVNO

ODLUKA PO "ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA PONOVNO RAZMATRANJE I
PONIŠTENJE NALOGA ZA OBJELODANJIVANJE IZDATOG U 'ODLUCI PO
ZAHTJEVU RADOVANA KARADŽIĆA ZA PRISTUP POVJERLJIVIM
MATERIJALIMA U PREDMETU LUKIĆ I LUKIĆ' KOJU JE 10. JULIA 2009.
DONIJELO PRETRESNO VIJEĆE"

Tužilaštvo:

g. Dermot Groome

Branioci Mileta Mrkšića:

g. Tomislav Višnjić
g. Dragan Ivetić

g. Radovan Karadžić, *pro se*

Branioci Sredoja Lukića:

g. Đuro Čepić
g. Jens Dieckmann



1. Žalbeno vijeće Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Žalbeno vijeće, odnosno Međunarodni sud) rješava po "Zahtjevu tužilaštva za ponovo razmatranje i poništenje naloga za objelodanjivanje izdatog u 'Odluci po Zahtjevu Radovana Karadžića za pristup povjerljivim materijalima u predmetu *Lukić i Lukić*' od 10. jula 2009.", (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je 12. oktobra 2009. podnijelo Tužilaštvo (dalje u tekstu: tužilac).¹ Ni Radovan Karadžić (dalje u tekstu: Karadžić) ni Milan Lukić ni Sredoje Lukić nisu odgovorili na Zahtjev.

I. PROCEDURALNI KONTEKST

2. Pretresno vijeće III (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) je 10. jula 2009. odobrilo Karadžiću pristup *inter partes* povjerljivom materijalu koji se odnosi na krivična djela za koja se navodi da su počinjena u opštini Višegrad (dalje u tekstu: krivična djela u vezi s Višegradi).² Na osnovu pravila 75(F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), Pretresno vijeće je takođe naložilo da eventualne zaštitne mјere koje budu naložene u vezi sa svjedocima u predmetu *Lukić* ostanu na snazi, *mutatis mutandis*, u predmetu *Karadžić*, izuzev ukoliko ne budu izmijenjene u skladu s Pobijanom odlukom.³

3. Tužilaštvo je 31. avgusta 2009. dostavilo podnesak na osnovu pravila 73bis(D) Pravilnika, u kom je predložilo odbacivanje tačaka koje se odnose na krivična djela u vezi s Višegradi navedena u Optužnici protiv Karadžića.⁴ Pretresno vijeće je prihvatiло prijedlog tužilaštva⁵ i optužnica protiv Karadžića je u skladu s tim izmijenjena.⁶

¹ V. *Tužilac protiv Radovana Karadžića*, predmet br. IT-95-5/18-T (dalje u tekstu: predmet *Karadžić*); *Tužilac protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića*, predmet br. IT-98-32/1-T (dalje u tekstu: predmet *Lukić*)

² Pod "povjerljivim materijalom" podrazumijeva se sav *inter partes* materijal koji konačno podliježe objelodanju na osnovu "Odluke po zahtjevu Radovana Karadžića za pristup povjerljivim materijalima u predmetu *Lukić i Lukić*", 10. juli 2009. (dalje u tekstu: Pobijana odluka).

³ Pobijana odluka, str. 9.

⁴ *Tužilac protiv Radovana Karadžića*, predmet br. IT-95-5/18-PT, Podnesak tužilaštva na osnovu pravila 73bis(D), podnesen javno s povjerljivim Dodatkom A i javnim Dodatkom B, 31. avgust 2009., par. 10, fusuota 14.

⁵ *Tužilac protiv Radovana Karadžića*, predmet br. IT-95-5/18-PT, Odluka po zahtjevu na osnovu pravila 73bis, 8. oktobar 2009. (dalje u tekstu: Odluka na osnovu pravila 73bis), par. 6 i 11(a).

⁶ *Tužilac protiv Radovana Karadžića*, predmet br. IT-95-5/18-PT, Optužnica koju je tužilaštvo obilježilo, zavedena na javnoj osnovi s Dodatkom A, 19. oktobar 2009. (dalje u tekstu: Revidirana optužnica u predmetu *Karadžić*), Dodatak A, par. 38; Prilog A, str. 3; Prilog C, str. 14.

II. PRELIMINARNO PITANJE

4. Tužilaštvo u Zahtjevu traži, između ostalog, "ponovno razmatranje" Pobijane odluke od strane Žalbenog vijeća.⁷ Žalbeno vijeće podsjeća da zahtjevi za ponovno razmatranje predstavljaju "produkt prakse Međunarodnog suda i [da su oni] dopustivi samo pod određenim uslovima".⁸ Konkretno, takav zahtjev po definiciji mora biti podnesen istom Vijeću koje je donijelo pobijanu odluku; stoga, Žalbeno vijeće smatra da je tužilaštvo pogriješilo kada je zatražilo od Žalbenog vijeća da "ponovo razmotri" Pobijanu odluku. Međutim, budući da Pobijana odluka ima za posljedicu "poništeFnež, izmFjenuž ili pojačaFnež" zaštitnih mjera naloženih u postupku u predmetu *Lukić*,¹⁰ u vezi s kojoma Žalbeno vijeće sada rješava, Žalbeno vijeće smatra da mu je Zahtjev valjano podnesen kao zahtjev na osnovu pravila 75(G) i 107 Pravilnika.

III. MJERODAVNO PRAVO

5. Pravilo 75(F) Pravilnika predviđa sljedeće:

Kad su u nekom postupku pred Međunarodnim sudom (dalje u tekstu: prvi postupak) za neku žrtvu ili svjedoka odredene zaštitne mjere, te zaštitne mjere:

- (i) ostaju na snazi, mutatis mutandis, u svakom drugom postupku pred Međunarodnim sudom (dalje u tekstu: drugi postupak) ili u nekoj drugoj jurisdikciji dok god ne budu ukinute, izmijenjene ili pojačane u skladu s procedurom predviđenom ovim pravilom; ali

6. Pravilo 75(G) Pravilnika predviđa sljedeće:

Strana u drugom postupku koja želi da se zaštitne mjere odredene u prvom postupku poništce, izmijene ili pojačaju mora se obratiti:

- (i) vijeću koje rješava u prvom postupku, bez obzira na njegov sastav;

7. Žalbeno vijeće podsjeća da strana u postupku uvijek ima pravo da zatraži materijal iz bilo kog izvora, uključujući druge predmete pred Međunarodnim sudom, koji joj može

⁷ Zahtjev, par. 4.

⁸ *Tužilac protiv Radovana Karadžića*, predmet br. IT-95-5/18-PT, Odluka po zahtjevu tužilaštva za ponovno razmatranje, 23. juli 2009. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu *Karadžić*), par. 7.

⁹ Pravilo 75(G) Pravila

¹⁰ V. Pobijana odluka, str. 9.

pomoći u pripremanju teze ukoliko je traženi materijal naveden ili opisan po svojoj opštoj prirodi i ako je pokazana legitimna forenzička svrha tog pristupa.¹¹

8. U vezi s *inter partes* materijalom, Žalbeno vijeće je konstatovalo da strana u postupku koja traži pristup mora pokazati legitimnu forenzičku svrhu tako što će pokazati da bi taj materijal "vjerovatno ftoj stranič pomogao, ili da u najmanju ruku postoje dobri izgledi za to".¹² Ovaj standard može biti zadovoljen ako se pokaže postojanje činjeničnog neksusa između dva predmeta kao što je "geografsko, vremensko i drugo bitno preklapanje".¹³ Nadležno vijeće mora "uspovestiti ravnotežu između prava strane u postupku na pristup materijalu za pripremu svoje teze i potrebe da se zajamči zaštita svjedoka"¹⁴

IV. DISKUSIJA

A. Argumenti strana u postupku

9. Tužilaštvo tvrdi da izostavljanje krivičnih djela počinjenih u opštini Višegrad iz Revidirane optužnice protiv Karadžića znači da više ne postoji neksus između predmeta Karadžić i predmeta Lukić. Shodno tome, "temeljni osnov Odluke Pretresnog vijeća više nije validan",¹⁵ i tužilaštvo predlaže da opšte objelodanjivanje povjerljivog materijala koje je naloženo na osnovu Pobijane odluke bude u skladu s tim poništeno.

¹¹ *Tužilac protiv Dragomira Miloševića*, predmet br. IT-98-29/1-A, Odluka po zahtjevu Radovana Karadžića da mu se dozvoli pristup povjerljivom materijalu iz predmeta *Dragomir Milošević*, 19. maj 2009. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu *D. Milošević* od 19. maja 2009.), par. 7, gdje se upućuje na predmet *Tužilac protiv Dragomira Miloševića*, predmet br. IT-98-29/1-A, Odluka po zahtjevu Momčila Perišića za pristup povjerljivom materijalu u predmetu *Dragomir Milošević*, 27. april 2009. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu *D. Milošević* od 27. aprila 2009.), par. 4; *Tužilac protiv Milana Martića*, predmet br. IT-95-11-A, Odluka po zahtjevu Jovice Stanišića za pristup poverljivom svedočenju i dokaznim predmetima u predmetu *Martić* na osnovu pravila 75(G)(i), 22. februar 2008. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu *Martić*), par. 9. V. takođe *Tužilac protiv Momčila Krajnišnika*, predmet br. IT-00-39-A, Odluka po "Zahtjevu Miće Stanišića za pristup svim povjerljivim materijalima u predmetu *Krajnišnik*", 21. februar 2007., str. 4.

¹² Odluka u predmetu *D. Milošević* od 19. maja 2009., par. 8; Odluka u predmetu *D. Milošević* od 27. aprila 2009., par. 5; *Tužilac protiv Radoslava Brđanina*, predmet br. IT-99-36-A, Odluka po zahtjevu Miće Stanišića za pristup svim povjerljivim materijalima u predmetu *Brđanin*, 24. januar 2007., par. 12; *Tužilac protiv Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića*, predmet br. IT-02-60-A, Odluka po zahtjevima za pristup povjerljivim materijalima, 16. novembar 2005., par. 8.

¹³ Odluka u predmetu *D. Milošević* od 19. maja 2009., par. 8; Odluka u predmetu *D. Milošević* od 27. aprila 2009., par. 5; v. takođe *Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza*, predmet br. IT-95-14/2-A, Odluka po zahtjevu Hadžihasanovića, Alagića i Kubure za pristup povjerljivom propратnom materijalu, transkriptima i dokaznim predmetima u predmetu *Kordić i Čerkez*, 23. januar 2003., str. 4; Odluka u predmetu *Martić*, par. 9.

¹⁴ *Tužilac protiv Radovana Karadžića*, predmet br. IT-95-5/18-PT, Odluka po zahtjevu Jovice Stanišića za pristup povjerljivim materijalima u predmetu *Karadžić*, 20. maj 2009., par. 5; *Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića i drugih*, predmet br. IT-01-47-AR73, Odluka po žalbi na odbijanje zahtjeva da se odobri pristup povjerljivim materijalima iz drugog predmeta, 23. april 2002., str. 2.

¹⁵ Zahtjev, par. 7 (naglasak dodat).

10. Međutim, tužilaštvo ima u vidu¹⁶ to da bi određene ograničene povjerljive materijale ipak trebalo objelodaniti Karadžiću.¹⁷ To se odnosi na materijal u vezi sa dva svjedoka o bazi zločina koji se trenutno nalaze na spisku svjedoka u predmetu *Karadžić* a koji su takođe svjedočili u predmetu *Lukić*¹⁸ (dalje u tekstu: povjerljivi materijal u vezi sa svjedocima o bazi zločina) i "dva *inter partes* povjerljiva materijala" u predmetu *Lukić* koji su vezani za četiri vještaka koji se preklapaju sa predmetom *Karadžić*¹⁹ (dalje u tekstu: povjerljivi materijal u vezi s vještačima) (dalje u tekstu zajednički naziv: preostali povjerljivi materijal).

B. Analiza

11. Žalbeno vijeće podsjeća da je Pretresno vijeće utvrdilo da su lokacije na kojima su počinjena krivična djela u vezi s Višegradi i vremensko preklapanje između tih krivičnih djela i onih koja su stavljeni na teret optuženima u predmetu *Lukić* predstavljali neksus koji opravdava objelodanjivanje povjerljivih informacija u vezi s događajima u opštini Višegrad u cijelini.²⁰ Međutim, Žalbeno vijeće napominje da su, nakon što donesena Pobijana odluka, krivična djela u vezi s Višegradi izostavljena iz Revidirane optužnice protiv Karadžića.²¹ Uslijed toga, legitimna forenzička svrha za potpuno objelodanjivanje povjerljivog materijala prestala je postojati.

12. Međutim, Žalbeno vijeće smatra da bi povjerljivi materijal u vezi sa svjedocima o bazi zločina trebalo objelodaniti Karadžiću budući da su oba svjedoka svjedočila u ovom predmetu i nalaze se na spisku svjedoka tužilaštva u predmetu *Karadžić*.²² Na istoj osnovi, Žalbeno vijeće smatra da takođe treba objelodaniti povjerljivi materijal u vezi s vještačima. Međutim, Žalbeno vijeće primjećuje da je tužilaštvo pružilo malo informacija u vezi s preostalim povjerljivim materijalom. Kako bi pomoglo Sekretarijatu da pronađe preostali povjerljivi materijal, tužilaštvo mora dostaviti Sekretarijatu i Žalbenom vijeću detaljniji opis tog materijala.

V. DISPOZITIV

¹⁶ Zahtjev, par. 13.

¹⁷ Ibid., gdje se upućuje na *Tužilac protiv Limaja i drugih*, predmet br. IT-03-66-A, Odluka po zahtjevu Haradinaja za pristup, zahtjevu Balaja za pridruživanje i zahtjevu Balaja za pristup povjerljivim materijalima u predmetu *Limaj*, 31. oktobar 2006. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu *Limaj*), par. 17.

¹⁸ Zahtjev, par. 13, gdje se pominju Ferid Spahić i VG-136.

¹⁹ Zahtjev, par. 13, gdje se pominju Amor Mašović, Ewa Tabeau, Mirsad Tokača i John Clark.

²⁰ Pobijana odluka, str. 5.

²¹ Odluka na osnovu pravila 73bis.

13. Iz gorenavedenih razloga i na osnovu pravila 73, 75 i 107 Pravilnika, Žalbeno vijeće:

ODOBRAVA Zahtjev;

POTVRĐUJE Pobijanu odluku u dijelu u kom je naloženo objelodanjivanje preostalog povjerljivog materijala;

PONIŠTAVA Pobijanu odluku u dijelu koji se odnosi na objelodanjivanje povjerljivog materijala izuzev kada je riječ o preostalom povjerljivom materijalu;

NAPOMINJE da će se zaštitne mjere koje su odobrene u vezi sa svjedocima u ovom predmetu na osnovu Pobijane odluke i dalje primjenjivati, *mutatis mutandis*, u pogledu objelodanjivanja preostalog povjerljivog materijala u skladu s pravilom 75(F)(i) i (ii) Pravilnika; i

NALAŽE tužilaštvu da u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Žalbenom vijeću pojedinosti u vezi s preostalim povjerljivim materijalom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 7. decembra 2009.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Mehmet Güney
predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]

²² Zahtjev, par. 13. V. Odluka u predmetu *Limaj*, par. 17; v. takođe pravila 66(A)(ii) i 75(F)(ii) Pravilnika.

